


Я 92.2  
Ж-73



**1941 -  
1945**



**Саха саллаата -  
разведчик**




М. М. Жиркова

Я92.2  
ж-73

Саха саллаата -  
разведчик

62725



Дьокуускай  
2014

УДК 94(571.56-22)"1941/1945"+929 *Протопопов*  
ББК 63.3(2Рос.Яку)622.78  
Ж73

**Жиркова,Матрена Михайловна.**

Саха саллаата - разведчик / М.М. Жиркова. -

Дьюкуускай : Агентство «Платина», 2014. - 20 с.

Агентство СИР НБР Саха

УДК 94(571.56-22)"1941/1945"+929 *Протопопов*

ББК 63.3(2Рос.Яку)622.78

Бу кинигээ Ийэ дойду көмүскэлигэр кыргыспыт  
Нам улууһуттан хорсун разведчик, саха саллаата  
Протопопов Е.Г. бойобуой сырсыларын туһунан  
ахтыллар.

В этой книге даются воспоминания якутского  
солдата - разведчика из Намского улуса Протопопова Е.Г.  
о боевых друзьях-разведчиках во время ВОВ.

© М.М. Жиркова, 2014

## *Улуу Кыайыы 70 сыйыгар аныыбын*

### **Саха саллаата – разведчик**

Сэрии, сут, өлүү-сүтүү. Бу суюстаах тыллар дынг сирэйдэрин биңиги, эдэрдэр билбэт дьоллоохпут. Оттон Аба дойду Улуу сэриитин бастакы уојун эмиэ биңиги курдук, күөгэйэр күннэригэр сыйлдяар, эдэр чэгиэн ыччаттар көрсүбүттэрэ. Ити хаан тохтуулаах сэрии буолбатаа буоллар, үгүстэрэ да биллиилээх учуонай, быраас, учуутал, артыыс буолан тахсаллара хааллаа. Сэрии аана суюх алдъархайа төһөлөөх элбэх ийэни ојотуттан ытыс сотуннарбытын, төһөлөөх ојону ажата суюх тулаайах хаалларбытын, төһөлөөх кэргэни огдообо онорбутун аафсан сиппэккин.

1941 сыл бэс ыйын 22 күнүгэр фашистской Германия биңиги дойдубутугар түөкүннүү саба түһэн элбэх национальностаах советской норуот немецкэй талабырдыгттары утары ытык сэриигэ туруммута.

“Память” кинигэ 9-с томутар суруллубутунан, Саха сириттэн сэриигэ барыта 62509 киңи кыттыныны ылбыт, 26129 киңи кыргыңы толоонугар охтубут, сураа суюх сүппүт, фронт уоннатыл госпиталларыгар өлбүт, 22767 буойун Сахаларын сиригэр эргилиббит. Республика Байыланнай комиссариатынан ынтырыллыбыт 13 тыңынчттан тахса киңи дылжата биллибэт. Мэнэ Таас 3-с кинигэтигэр суруллубутунан Нам улууңуттан 1849 киңи ынтырыллыбыт, кыргыс толоонугар 1099 биир дойдулаахпыт охтубут, дойдуларыгар тыыннаах 750 киңи кэлбит.

Аба дойдуну көмүскүүр Улуу сэрии сыйларыгар Саха сирин буойуннара хорсуннук сэриилэспиттэрэ. Кинилэр Москва анныгар, Ленинграды көмүскээнингнэ, Сталинград, Орёл, Белград куораттар

иһин кыргызыларга, Кенигсберг, Будапешт, Варшава, Берлин куораттары штурмалааынгна актыбынайдык кыттыбыттара. Саха сириттэн барбыт буойуннартан 11 тыңынча кэрингэ киһи бойобои уордъаннарынан уонна мэтээллэринэн наңараадаламмыта. Биһиги оройуоммут сүүһүнэн уолаттара сэрии толоонугар эр санаалаахтык кыргыспыттара. Олор истэригэр В.Д.Лукин, М.Т.Новгородов, Е.Г.Протопопов, Н.Г.Сысолятин, В.Н.Кривошапкин, К.Я.Колпашников, Г.О.Ядрихинской, А.И.Обутов, Е.Е.Гоголев уод.а. хорсун быһыларын уонна бойобои үтүөлэрин иһин Советской правительство уордъаннарынан уонна мэтээллэринэн наңараадаламмыттара. Егор Григорьевич хорсун сэрииһит быһытынан элбэх наңараадалардаах: “Кыһыл Сулус”, “Ађа дойду сэриитин 2-с степеннээх”, “Слава” 3-с ст. уордъаннардаах, “Хорсунун иһин» икки, Берлини, Кенигсбери ылды иһин икки, “Германияны кыйыны иһин” мэтээллэрдээх, “Түйгүн пулемётчик” уонна “Гвардейской” диэн бэлиэлэрдээх, Сталинтан Махтал суруктаах.

Ийэ дойду көнүлүн иһин охсуспут саллааттар бойобои суоллара хаһан да умнуллубатын быһытынан таайым уола, Ађа дойду Улуу сэриитин актыбынай кыттыылаа, хорсун разведчик, сэрии инбэлиитэ Протопопов Егор Григорьевич, ол суюстаах сылларга хайдах разведчик быһытынан дојотторун кытта сэриилэспитин туһунан бэйэтин ахтыларын хомуйан бэчээккэ таһаартардым. 20 саастаах уол 1942 сыл ыам ыйын 22 күнүгэр Ийэ дойдтуун гитлеровской Германияттан көмүскэһэ барбыта. Кини суюстаах сэрийттэн дойдтуугар тыыннаах төннөн кэлэр дьоллюммута. Ол кэлэн баран, сэриигэ бииргэ сыйдыыспыт разведчик дојотторун туһунан олохтоох “Ленин суола” хаһыакка бэрт кырдыктык,

ымпыкчаан-чымпыктаан 1967 сыллаахха суройбута.

Егор Григорьевич 1922 сыллаахха 1 Хомустаах нэхилиэгэр Никольской учаастагар, Арыы Кынныарбыт сайлыкка төрөөбүтэ. 1940 с. 1 Хомустаах 7 кылаастаах оскуолатын бүтэрбитэ. Эдэр сааыттан урукку Киров, Леин аатынан колхозтарга производствоа үлэлээббитэ. 1942 сыл Дьюкууский-Покровской айан суолун онгоуутгар үлэлии сыйльян повестка тутан сэриигэ барбыта. Бараат да Сталинград уоттаах сэриитигэр түбэспитэ, ыараханнык, түескэ курдаттыы бааныран, сыл ангара госпитальга сыйпыта. Украинаны босхолоспута, Польша, Венгрия сирдэригэр сэриилэспитэ, Восточная Пруссия столицата Кенигсберг куораты ылсыбыта. Берлин куораты штурмалырыгра кыттыбыта. Рейхстаг истиэнэтигэр аатын суройбута. Бранденбург куоракка сүннүүгэ баанырбыта, уопсайа түөртэ баанырыны-эчэйини ылбыта. 2-с Белорусский фронгна 3-с Армия 91-с Гвардейской стрелковой дивизия 279 полкатын 4-с ротатыгар связист-разведчик этэ. Сэрии бүтэхигэр К.К.Рокоссовской командующайдаах 3-с Белорусский фронт 132-с Гвардейской дивизия састаабыгар разведка взводугар сыйльбыта. Ол суюстаах сыйларга хорсун разведчик, саллаат бынтынан биллиббитэ.

Сэрийтэн 1946 сыллаахха кыайы-хотуу аргыстаах, сэрии 2-с группалаахинбэлийтэбуолан кэлбитэ. Эргийэн кэлээт эйэлээх тутуу биир актыбынай байыанаанын буолбута. Холкуона, сопхуона бөхөргүүрүгэр элбэх сырратын биэрбитэ. Кадровай булчтуунан, продавеынан, биригэдьириинэн, бырабыланнья солбуйар бэрэссэдээтэлинэн, оллооң тиһэх күннэригэр диэри “Нам” сопхуоска ветсанитарынан үлэлээббитэ. Арыы\_Тийт, Кириэс Кытыл бириигээдэлэригэр ыччат сүөхүнү уотууга, сүөхүнү сайнгны уотууга элбэх

үтүүлээрдээх. Куюталааны инициатора буолан кини салайар звенота государствоо эмис эти туттарыыга мэлдьи бастынгнаар ахсааннарыг гар сылдьара.

Эйэлээх олох кэмигэр үбүлүөйүнэй нађараадалары туппута. Улуу Кытайы 20, 25 сыйларыгар, Ленин төрөөбүтэ 100 сыйлыгар, ССРС Сэбилэнниилээх Күүстэрин 50 сыла мэтээллэринэн, Саха АССР Верховнай Советын Президиумун Бочуотунай Грамотатынан нађараадаламмыта.

Олохтоох “Ленин суола” хањыакка ахтыбынай корреспондент этэ. Үлэбэ, олохxo ахтыбынай позициялаах хорсун кини, сэриигэ ылбыт баастара көбөн 1972 сыл олохтон туораабыта. Өлбүтүн кэннэ дьоно-сэргэтэ Егор Гигорьевиы кэриэстээн нэһилиэгэр биир уулуссаа кини аатын ингэрбитэ. Никольскайдаацы “Сир” музейыгар киниэхэ аналлаах муннук тэриллибитэ.

1952 сылаахха Соловьёва Мотрёна Павловналыын ыал буолан 3 оюну төрөппүттэрэ. Кинилэр олохторун 2 о ѿ, 8 сиэн, 9 хос сиэн салгыыллар.

Егор Григорьевич икки сиэнэ Армияда сулууспалаабыта, иккиэн, бу эйэлээх олохxo, Чечня сэриитигэр кыттыбыттара.

Улахан сиэнэ, улахан уолун уола, Протопопов Егор Григорьевич (эһэтийн аатын сүгэр) 1997 сылтан ОМОН МВД РС үлэлиир. Билигин отделение командира. Дагестан, Чечня, Ингушетия республикаларыгар 10 төгүл бойобуй командировкаларга сырьтта. “Ветеран боевых действий” буолбута. Сулуспатынан уонна сэриигэ кыттыбыттынан элбэх бойобуй нађараадалардаах. Иккис сиэнэ Григорий Григорьевич эмиэ Армияда сулууспалыы сырьттаа Чечня сэриитигэр ыыппыттар. Онно разведкаа түбэспит. Чечня сэриитин саамай уотугар сылдьыбыта. Армияттан

кэлэн баран “Ветеран боевых действий” ааты ылбыта.  
Кэргэннээх, икки обжолоох.



Егор Григорьевич



Кэргэнэ Мотрёна Павловна



Егор ийэтинээн.



Омон сиэн Егор Григорьевич

**Жиркова Матрёна Михайловна,** СР үөрэгчилгээний  
түйгүн, учууталлар учууталлара,  
РФ, СР журналистын союзун чилиэнэ, краевед,  
Барлыгаан, Нам улууһун Ытык киһитэ,  
СР Бочооттаах ветерана.

**Разведчик доҗотторум  
(“Ленин суола”, 22.02.1968. улуустааңы ханақкака  
суройбут ахтыыта)**



Биһиэхэ 3 киһи эбии кэллэ. Ол иһигэр – старшина Алексеев. Кыракый землянка иһэ күөдьяа буола түстэ, буруота, кыыма көстүбэтин диэн инчэбэй талах оттуулунна. Ол да буоллар дыиэ сылааһын өтөрүнэн көрбөтөх дьонгно – биһиэхэ үчүгэйин!

Биһигини 91-с гвардейской стрелковой Духошинской дивизия 279-с гвардейской полктын разведкаһыттарынан анаабыттара. Өстөөх Витебской куорат Шестаки оройуонугар оборонаа олорбута. Бу биһиги землянкабыттын кинилэр бэрт чугастар, обороналарын линията көстөн олорор. Сыалынар баһын курдук саллайан көстөр төжийго бөбөргөтүнүү, пулемёт баар диэн старшина Алексеев кэпсиир. Кинилэр итиннэ киирэн иһэн хотторон төннүбүттэр.

Нөнүө киэһэтигэр икки саллаат эбии кэлбитэ. Түүн биһиэхэ сорудах биэрбиттэрэ. (1944 сымлаах олунныу 2 күнүгэр) Шестаки дэриэбинэ анныттан “тыл” ылыахтаахпыт. Икки буолан турар бөлөх хангас ойоҕонугар анаммыппыт. Хаар түһэн үллүктүү турара. Өстөөх ракетата өрө сурулаан тахса-такса санаарбаабыттыы таннары саккырыыр.

Күнүс көрбүт сирбит диэки кудуххайдык баран испиппите. Онтон чугааатыбыт диэн бытаарбыппыт. Үс киһи иннилэрин диэки ыстаммыттара. Сонно тута трааншеяа түбэспиттэрэ. Иккитэ бэстилиэт тыаһаабыта. Биһиги хангас өттүбүтүттэн ракеталары

ытыалаабыттара. Онуоха хас да гранатаны быраан эпизэттээбиппит.

Сотору “Төннүн” диэн команда иһиллибитэ. Сир ортотутар тиййэн түмсүбүппүт. Икки немец өлөрүллүбүт, биир пулемёт ылыллыбыт. Мин табаарыспынаан хангас өттүнээби кутталы туораппыт этибит. Ол иһин олуннью 13 күнүгэр “Хорсунун иһин” медалынан наңараадаламмыппит. Ити мин бастакым этэ.

Өстөөх Шестакиттан куотарга күһэллибитэ. Биһиги или қыргыныларга қыттыбыппыт. Разведчиктартан төрдүө хаалбыппыт. Ол иһин эбии 3 киһини биэрбитеттэрэ. Пехотаны қытта бөөргөтүүлээх үрдэли атаакалаан ыларга бирикэстээбитеттэрэ. Онно мин эмиэ қыттыбытым.

Старшина Алексеевтаах үс буолан булгуньях чугаанааы умайбыт танканан хаххалатан киирэн испиттэрэ. Биһиги үс буолан атын икки танканан хаххаланан иннибит диэки ыстанныбыт. Итиннэ барыта 3 танка алдьанан турара. Алексеевтааы танкаа чугаанаан истэхтэринэ өстөөхтөр түнгнэритэ ытыалаан кэбистилэр. Кыһыы-аба улаатта. Автоматынан уот аспытынан трааншеяңа ыстанныбыт. Гранатынан бырахсыы буолла. Өстөөх мас уктаах гранаталара траншея таһыгар түһэн эстэллэр.

Мин кэннибинээби раазведчиги биир гранат тута өлөрдө. Кини хаххалаан мин тыыннаах орпутум. Мин ытыалыы-ытыалыы чугуйарга күһэлинним. Төннөн иһэн биир бааһырбыт немец тыынын салҗаатым. Биир саллааты плен ыллым. Штабка төннүбүтүм, взвод командира старшай лейтенант Скоков контузияламмыт, сананы истибэт, сатаан да санграбат.

Киhi өйөөн туруорар буолбут. Таптыр командирбытттан арраахсар буолбуппун өйдөөтүм.

Харрацым уута ииэдэстэрбинэн сүүрэн эрэрин эрэ билэн хаалым.

Полк командира миигин ынгыран ылла уонна, сојотох разведчигынан тугу гыныахтарай, төрдүс ротаџа стрелогунан анаата. - Уруккун курдук өстөөх огневой туючукаларын мөлтөх өрүттэрийн чинчийэ сырты. Разведчиктар кэллэхтэринэ эйигин онно төннөрүөм, - диэн эрэннэрдэ. – Сөп-сөп дакылааттыр буолаар.

Түүн төрдүс ротаџа кэлбитим. Халлаан сырдыыта өстөөхтөр биирдиилээн окопаттан бөбөргөтүүлээх үрдэллэрин диэки сырсалларын көрбүтүм. Мин винтовкабынан “бултастым”. Биирдийтэ-икктилийтэ ытан, балачча “бултуйдум”. Разведчик дојотторум ааттарын ааттатаарыбын, кэриэстэрийн үйэтиттэрийн дии санысыбын. Ротаџа уонча күн сэриилэспитим. Олуннуу 24 күнүгэр миигин “Кыһыл Сулус” орденынан нађараадалаабыттара.

Дивизия ёа эбии күүс кэлбитэ Разведкаџа алта киенини биэрбитетэрэ. Командирынан старшина Васильев анаммыта. Дивизия кимэн кирииитэ кичэйэн бэлэмнэммитэ.

Кулун тутар 10 күнүгэр разведчиктары полк командира ынгыртарбыта. Иккилии гынан ротаарга үллэрбитэ. Мин Селезнев диэн нуучча уолунаан түбэспитим. Саллааттары кытта киирсиэхтээхпит уонна “тыл” ылыахтаахпыйт.

Халлаан сырдыахча буолан эрдэбинэ кэннибитигэр эмискэ туох эрэ күлүм гынна. Онтон үрдүбүтүнэн тыас куп-куугунаас буолла. Уот снарядтар субуруннастылар. Ити “Катюша” үлэлээтэ. Чаас кэрингэ артиллерийской подготовка биэрэн баран полканы атаакаџа туруордулар.

Сирбитин ортолуохпутугар диэри чуумпу этэ. Онтон эр ылан Селезнёвтын атын саллааттар иннилэригэр түстүбүт. Эмискэ хангас ёттүбүтүгэр пулемет үлэлээтэ,

онтон уна өттүбүтүттэн ытыалаатылар. Уолум табылынна. Мин автоматынан уот астым. Пулемёт ах барда. Үс фашист куотан эрэллэрин сиритэ-хайыта ытыалаан, ыксатан бэриннэрдим. Пехота иннин диэки ааһа турда. Штабка тиййэн, пулемёту стройтан танаарбытым, икки саллааты, биир унтер-офицеры плен ылбытым туһунан дақылааттабытым.

Ити олерация иһин мин 1944 сыллаах кулун тутар 25 күнүгэр “Аба дойду сэриитин” 2-с степеннээх орденынан набараадаламмытым.

Ити сырсыга мин үс бойобуой дојотторум сырдык тыыннара быстыбыттара. Биллэн турар, атын саллааттарынан толорон биэрбиттэрэ. Полк урукку сириттэн 20 км иннин диэки сыйбарыйбыта. Фашистар төһө күүстээхтэрин, хайдахтарын билэргэ “тыл” наада буолбуга.

Өстөөхтөр 300 м. сиргэ сыйталлара. “тыл” ылыштыгар 8 киини ыыппыттара. Харангата бэрдиттэн биирдэ траншеяда баар буола түспүпгүүт. Ытыалаһыны буолбуга. Түөрт разведчигы сонно өлөрбүттэрэ Атыттар биир немеһи тутан төннөрдүү быһаарыммыпбыт. Ол киини дөйүтэн баран соһон истэхпитинэ ытыалаан, икки киһибитин бааһырдыбыттара.

Иккииэйэх хаалбыпбыт. Гранат оскуолкатыгар табыллан аны мин охтубутум. Сојотох разведчик команднай пуунгна “тылын” илдъэ баар. Мин б ый госпиталга сыйппытым. Онтон разведкаһа ыыппатахтара.

Сэрии кэмигэр армия көрөр хараһа, истэр кулгааџа буолбут разведкаһа сыйдыссыпбынан киэн туттабын. Бэйэлэрэ тылланан киирэн күн сириттэн сүппүт күндү дојотторбун үйэтитэр туһугар маных ахтыы онгордум.

## **Разведчик доюотторум кэриэстэригэр**

Күн былыттан быклат буолта быданнаата. Ардаабыта хас да хоммута, ылаастаах уунан курулаачты кутара. Белоруссия сирэ инчэбэй буолан, бынатын эттэххэ, уүн ардахтан ууга барбыта. Күнүстэри-түүннэри суолунан, ойуурнан бадарааны, ууну кэхэн, ардаы ардах диэбэkkэ хас эмэ тышынчанан саллаат фронга ааһаллара.

Уүн сыйдалбаннаах айангна биир эмэ саллаат ырдым, сыйлайдым диэбэkkэ өйдүүн-санаалын Ийэ дойдуларын көмүскүү, иннилэрин диэки эрдээхтик хаамсаллара.

Алта хонуктаах айан кэнниттэн тохтуул. Күн туман бынынан быган көстүбүтэ. Мастар мутуктара санаарбаабыт кыыс курдук намын тураллара. Ардыгар, бэйэбит саллаапыт, оюобут дорообо диэбиттий көнөн кэлэллэрэ.

Кыргызыга хотторон, 144-с оюубай штурмовой биригээдэ формировкаа тахсан олорор сириттэн фронт инники кирбиитэ чугас этэ. Ылаахан артиллериялар ытар тыастара дөрүн-дөрүн ишиллэрэ.

Госпиталга бииргэ сыйпьт нуучча доюорум разведчик буол, сорудаы толорумтуу, куттаажа суюх, бэйэбээр эрэллээх, тuluурдаах буолуонг диэн сүбэлиирэ. Разведчик Советской Армии көрөр хараа, истэр кулгаацаа. Өрүү инники, хас хардын аайы харабылланан, сээрэнэн сыйльдаанын.

Итингэн ылата разведчик буолар санаа тулуппатаа, бајам туолар кэмэ кэлбите. Ус ыйдаах кытаанах эрчиллий кэнниттэн подполковник Черных хайдах бэлэмнэмнэммитин бэрэбиэркэлий занятие баарсыбыта. Эмискэ боронг куобах иннибитигэр туора сүүрбүтэ. Подполковник Черных ытаары кобуратыттан бэстилиэтин хостоомохтообута.

Ону көрөммүн, сүгэн иһэр автомаппын эргилиннэри тартым да туһаайаат ытан хабылыннарыбытым. Куобах ёс киирбэх төбөтүн оройунан төкүнүйэ түспүтэ. Ким ытта? – диэбитэ кини. Булчут саха Протопопов, дэспиттэрэ табаарыстарым. Туохха ыттынг диэбигтэригэр – харахха да табыллыбатаа буолуу диэн хоруйдаабытым. Ылан көрбүппүт чэчэгэйин тэһэ көппүт этэ.

Биһиэхэ ытар киһи наада. Онон Протопоповы “тыл” ыларга ойоюс ойуур бөлөххө анаарынг, бастьарын быктарбат гына ытыаа, диэн подполковник Черных бирикээстээбитэ. Онон мин бастьааннай ойоюс бөлөххө анаммыппын билбитим.

1943 сүллаах сайын 114-с оюубай штурмовой биригээдэ фронт линиятын кэрийэ сүлдъян өстөөх инники кирбийтин тоёута көтөн кииртэлээбитэ, разведчиктар сүтүгэ суюх тийжипит. Пехотаа сангаттан санга күүстэр кэлэн испиттэрэ.

Балаџан ыйын 15 күнүгээр Колосса дэриэбинэ анныгар өстөөх күүскэ бөөрөгөтүммүт этэ. Сорудах кытаанааа. Оборонаны тоёо көтөн кириииг бирикээс кэлбитэ. Биһигиттэн 200-кэ метр ыраах сиргэ үтэн киирбит үрдүк тумулга өстөөх дзота баараа көстүбүтэ.

Халлаан суһуктуйа сырдаан, сырдык харана былдьааан, иһиттэн ингэлээх санныяар күлүк түспүтэ.

Дьураа курдук үүн сырдык уот өрө сурулаан тахсан төбөтүн оройунан таннары хойуостанан түспүтэ – ити атаакаа туруорар сигналлара. Биһиги икки өттүбүтүнэн “Ураа” хаһытаабытынан, хотоюс курдук тоёо анъян, пехота турбута. Өстөөх окуопатыгар чугаһыахча буолан истэхтэринэ пулемёт уотунан көрсүбүттэрэ.

Чочумча буолаат фашистар сыйтар бөөрөгөтүнүүлэрин көрбүтүнэн, сыйры таннары биһиги танкаларынан бокуойа суюх ыта-ыта иннилэрин диэки хаамсыбыгтара. Танкаларынан күлүктэнэн “ураа” хаһытаабытынан

биңиги эмиэ сырсыбыппыт. Бокуояа суюх утары уоту аспыттара. Биңиги биир танкабыт тимир тиһиликтэрин бына ытан кэбиспittэрэ. Таанкистар люк иһиттэн ыстанан тахсыбыттарыгар уолуйбут немеңтэр землянка иһигэр симиллибittэрэ.

Танкистары кытары саба түһэн уонча немеңи билиэн ылбыппыт. Ити күн пехотаттан 700-кэ киңи стройтан туораабыта. Разведчиктар ыар сүтүкпүтүнэн сержант Борисов буолта. Колосса дэриэбинэни ылаары хас да күннээх кырыктаах кыргыңын салжанан барбыта.

Биңиги сорох танкаларбыт урусхалламмыттара, атыттарга өстөөхтөр бөөрөгөтүнүүлэрин тоёо көтөн киирэннэр улахан сүтүгү-аймаһыны танааран геройдуу охсуhan төннүбэтэхтэрэ.

Разведчиктартан тутуhan туралан кыргыңыга сержант Кысынов, саллаат Алланазарчук хорсуннук охтубуттара, төрдүөйөх эрэ хпаалбыппыт.

Өстөөх элбэх техникатын уонна саллаатын сүтэрэн, кыргына-кыргына чугуйарга күһэллибитэ. Обороналанар кыабы биэрбэkkэ, отучча километры иннибит дизеки барбыппыт. Киңи хараба ыларын тухары киэн нэлэмэн хонууга киирбиппит. Онно улахан хаан тохтуулаах кыргыңын буолан ааспыта.

Хааман иһэн хаппыт суухарыны үссэнэрбит. Ардаабыта хас да хоммут буолан тангаспыйт дэлби сыйыйбыта, эбийтин бачыынkalарбыт уллуннара көтүллэн, үгүстэрбит санитаркалартан биинтэ ыланнаар бааналлара. Ырыы-сылайын барда, ону хаан тохтуулаах сэрии олох да биллэрбэтэбэ.

Тумус ойууру эргийэн, илин түһэр буор айан суолугар кэлэн тохтуу биэрбипиит. Иннибитигэр улахан дэриэбинэ көстөрө. Чуганаан чуннаан көрбүппүт да, фашистар туюх күүстээхтэрин, төһө элбэхтэрин билэр түгэн кэлбэтэбэ Дэриэбинэбэ болжомтону уурбакка

эрэ штабка тута биллэрбипит уонна суол устун хоту барбыппытт. Иннибитигэр үрдүк кырдал көстүбүтэ. Онно фашистар обороналана сыйталларын билбипит.

Биниги, үс разведчик, кыракый бөлкөй талаахса сырсан киирээт кэтэхэн сыйтахпытына эмискэ аттыбытыгар снаряд эстибите. Мин икки чугас дојотторбун күн сириттэн матарбыта. Миэхэ ыксал суохаабыта, сојотојун хаалбыттым. Талах унуор бааына кытытынан түөрт фашист саллаата автоматаанын ытаята, хాһытана-хాһытана иннилэрин диэки баран иһэллэрэ Миигиттэн 50-ча хаамын сир этэ. Сојотох бэйэбэр түөрт түбэстэ дии санаан, автомат уотунан куппутум. Сөппүтүн ыллыбыт дийбитетти нукус гына түспүттэрэ. Хангас ёттүбүнэн фашистар үөрдэрэ тоёо аангнаан субу тыыннаахтын тутан ылыха курдук иһэллэрэ. Бааынаны туораан, талаахса куоппутум. Биниэннэрэ биир максим пулемёту бырахпыттар. Эргите тардаат кэтэхэн сыйтым.

Бааына ортотугар тахсан кэллилэр. Олус элбэхтэр. Иннилэрин хоту автоматаанын ытыалыллара. Уна унуктан кэkkэлэччи хатайдаан пулемёт уотун аһаапын кытта үрүө-тараа түспүттэрэ, сылбах курдук сыйпүттара. Өр өтөр буолбатаа, лентам бүтэн иккисин укутутум. Ойуур иһиттэн “тигр” диэн аатырдар танкалара мин диэки ыта-ыта суюстаах бајайтык ньирилээн иһэрэ. Ойођоспор бадараанга түспүт снаряд эстибэтэбэ, ол түгэннэ қуотан талах иһигэр киирбитим. Өстөөх кэннибиттэн ыган кэлбитэ.

Ити талаахса бэйэм сүүрбэччэ саллааппар кэтилэ түспүтүм. Бааырбыт саллааттан автоматаан ыламмын ытыаласпытынан барбыттым. Хойуу талааынан сөрөнөн, суол ытытын былдааһан, отучча өстөөх саллаатыгар кэтилэ түһээт, автомат уотун аспытынан барбыппыт. Биниги элбэх сүтүгү ылан төгүрүктээһинтэн тахсыбыппыт.

Кыргызыны кэнниттэн штурмовой биригээдэбит расформировкаланан 132-с гвардейской-стрелковай дивизияа бэриллибиппйт. Старшай лейтенант Скоковтыын иккиэ буолан дивизия полковай разведкатыгар барбыппыт.

Сэрии суюстаах сылларыттан эргиллэн, төрөөбүт дойдубутугар кэлэмmit күүспүт кыайарынан үлэлии-хамсыы сылдьабыт. Ааспыт бойобуой суюлларбытын умнубаппыт. Сэрии эрэйин-кыналжатын билбит буоламмыт “сэрии буолбатын, хаан тохтубатын” - диэн этэн тураммыт бэйэбит үлэбитинэн эйэ дыялатын бөөргөтүүбэйт.

*E.Протопопов, Ага дойдуну көмүскуүр  
Улув сэрии кыттыылааца “Ленин суола”, 09.05.1967.*

**Егор Григорьевич олоңун салгыыр оюлоро  
уонна сиэннэрэ:**



Григорий Егорович  
(1954-1982)



Фёдор Егорович



Ольга Егоровна

## **Протопопов Григорий Егорович**



Гриша 1954 сыл төрөөбүтэ. 1972 сыллаахха Хамаџатта орто оскуолатын 8 кылааһын бүтэрэн, СПТУ-2 ўорэнэн тракторист идэтийн ылбыта. Ильина Елена Гаврильевнаны кэргэн ылан 3 уолламмыгтара.

Советской Армиија Забайкальской байыннай уокурукка пограничной часка сулууспалаабыта. Онно байыннай уокурук хорун солиha этэ. Дойдугар төннөн кэлэн трактористаабыта, биригэдьиирдээбитэ. 1982 сыл үлэлии сыйдъян охолго түбэхэн өлбүтэ.

### **Протопопов Григорий Егорович уолаттара:**



Протопопов Егор Григорьевич 11.12.1976 с. Никольскойга төрөөбүтэ. 1995-96 сүлларга Дьюкуускай куоракка “Батальон армейской милиции” диэнгнэ сулууспалаабыта. 1997 сүлтан ОМОН МВД РС үлэлиир. Билигин отделение командира. Дагестан, Чечня, Ингушетия республикаларыгар 10 төгүл бойобуй командировкаларга

сырытта. “Ветеран боевых действий” буолбута. Сулууспатаан уонна сэриигэ кыттытынан элбэх бойобуй набраадалардаах. 2012с. ЯГСХА юридический факультеттын бүтэрбитэ

62725



Протопопов Григорий Григорьевич 29.11. 1980 с. Никольской нэнилиэгэр төрөөбүтэ. Оскуоланы бүтэрээт Армияа сулууспалаабыта. Абыайх ыйынан Чечня сэриитгэр ыыппыттар. Онно тийэн разведкаа тубэспит. Чечня сэриитин саамай уотугар сылдыбыта. Армияттан кэлэн баран “Ветеран боевых действий” ааты ылбыта.

Тутуунан дьарыктанар. 2004 сыллаахха кэргэннэммитэ. Айалина Станиславовналын икки кыыс ожлоохтор: Милена уонна Каролина.



Протопопов Александр Григорьевич 15.06.1978 сыллаахха Никольскойга төрөөбүтэ. ИП, тутууга үлэлиир Кэргэннээх, 3 ожлоох. Наталья Николаевна детсадка поварынан үлэлиир. Уолаттара Хамаатта орто оскуолатыгар Коля 11, Федя 7-с кылаастарга, кыистара Алиса 6-ка үөрэнэллэр. Алиса туйгун үөрэнээччи. Уолаттар бокса секциятыгар дьарыктаналлар, элбэх күрэхтэнийилэргэ кытталлар. Алиса ыллырын сөбүлээн, ырыа курухуогар сылдьар.

### **Протопопов Фёдор Егорович**



Федор 29.12.1957с. төрөөбүтэ. 1974 сүл Хамаатта орто оскуолатын бүэрбитэ. 1977 сүллаахха ГПТУ-1 үөрэнэн слесарь-сантехник идэтийн ылбыта. “Комсомольской” сопхуоска МЖФ биригээдэтигэр сантехникинан үлэлээбите. Онтон 1981 сүлтан Никольской биригээдэтигэр сүлгыныттаабыта. 1997 сүлтан “Сыдьаан” бааныай ханаайыстыба тэринэн үлэлии сүлдьар 2000 сүл” Утуө дыяала» бэлиэнэн бэлиэтэммитэ. 2012 сүлтан “СР тыатын ханаайыстыбатын туйгуна” бэлиэ ханаайына. Кэргэннээх, үс ожлоох.

Улахан уоллара Филипп Фёдорович мастер-ювелир идэлээх. Кыстара Протопопова Ангелина Фёдоровна АГИИК-ка 3 курска үөрэнэр.

Валя 11-с кылаас үөрэнээччите.

### **Борисова Ольга Егоровна**

Ольга 13.08.1959 с. төрөөбүтэ. 1976 сүллаахха Хамаатта орто оскуолатын ситишиилээхтийн бүтэрэн”. Оскуола, производство, үрдүк үөрэх» дин ынгырынан кылааынан Никольской биригээдэтигэр үлэлии хаалбыттара. 1981 сүл Благовещенской тыа ханаайыстыбатын институтугар үөрэнэ киирэр. Онтон



Подписано в печать 06.05.2014 г. Формат 60x84 1/16.  
Гарнитура "Times Sakha Unicode".  
Печ. л. 2,25. Тираж 30 экз. Заказ № 17

Отпечатано в агентстве "Платина"  
г. Якутск, ул. Короленко 28, офис 64  
Телефон: 89142327119